

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list CG“, broj 77/08), Vlada Crne Gore na sjednici od..... godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE**  
**REPUBLIKE MAKEDONIJE O KOLOKACIJI DIPLOMATSKO-**  
**KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA**

**Član 1**

Objavljuje se Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava, koji je potpisan u Njujorku 27. septembra 2013. godine, u originalu na crnogorskom, makedonskom i engleskom jeziku.

**Član 2**

Tekst Sporazuma iz člana 1 ove odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

**Sporazum**  
**između Vlade Crne Gore**  
**i Vlade Republike Makedonije**  
**o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava**

Vlada Crne Gore i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu: Strane);

Polazeći od zajedničkih spoljno političkih ciljeva;

U želji da uspostavljanjem bliže međusobne saradnje doprinesu ekonomičnosti i efikasnosti svojih diplomatsko konzularnih predstavništava;

Želeći da, kroz zajedničko korišćenje nepokretnosti izvan granica svojih država, doprinesu unapređenju svojih međunarodnih odnosa i širenju diplomatsko konzularne mreže;

Saglasile su se o sljedećem:

#### Član 1

Strane su saglasne da će, tamo gdje postoji obostrani interes, zajednički obezbijediti prostorije i uslove za rad diplomatsko-konzularnih predstavništava svojih država, shodno utvrđenim prioritetima širenja diplomatsko konzularne mreže.

#### Član 2

Ovaj Sporazum o kolokaciji podrazumijeva zajedničko korišćenje postojećih ili obezbjeđivanje uslova za zajedničko korišćenje novih prostorija diplomatsko-konzularnih predstavništava, uključujući i:

- nabavku, održavanje i korišćenje sredstava i usluga neophodnih za nesmetano funkcionisanje diplomatsko-konzularnih predstavništava;
- ostvarivanje saradnje u cilju obezbjeđivanja potrebnih bezbjednosnih uslova za funkcionisanje diplomatsko-konzularnog predstavništva; kao i
- ostale aktivnosti koje bi po potrebi bile dogovorene između Strana.

#### Član 3

Svi troškovi koji se pojave prilikom realizacije ovog Sporazuma će snositi obje Strane, u skladu sa obostrano dogovorenim kriterijumima i principima sadržanim u Protokolima iz člana 4 ovog Sporazuma.

#### Član 4

Strane će, u formi posebnih Protokola, postići saglasnost o diplomatsko- konzularnim predstavništvima koja će biti predmet kolokacije, kao i o svim finansijskim i administrativno-tehničkim uslovima za funkcionisanje svakog pojedinačnog predstavništva.

Navedeni Protokoli će se smatrati sastavnim dijelom ovog Sporazuma, i stupiće na snagu danom potpisivanja.

#### Član 5

U cilju adekvatne primjene ovog Sporazuma, Strane se obavezuju da jednom godišnje, a po potrebi i češće, organizuju sastanke na kojima će biti

razmotrena eventualna administrativna, tehnička i pravna pitanja koja proizilaze iz njegove primjene.

#### Član 6

Ovaj Sporazum ne dovodi u pitanje prava i obaveze koje proizilaze iz ostalih međunarodnih ugovora čije su obje Strane članice.

#### Član 7

Svaki eventualni spor koji bi mogao da nastane prilikom tumačenja ili primjene ovog Sporazuma biće riješen diplomatskim putem.

#### Član 8

Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeni period i stupa na snagu danom prijema posljednjeg obavještenja kojim Strane, diplomatskim putem, obavještavaju jedna drugu o ispunjenju unutrašnjih pravnih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

#### Član 9

Ovaj Sporazum može biti izmijenjen i dopunjen uzajamnom saglasnošću Strana, u pisanoj formi i stupiće na snagu u skladu sa procedurom propisanom u članu 8 ovog Sporazuma.

#### Član 10

Svaka od Strana može otkazati ovaj Sporazum tako što će o tome obavijestiti drugu Stranu, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Sačinjeno u Njujorku, dana 27. septembra 2013. godine, u dva originalna primjerka, svaki na crnogorskom, makedonskom i engleskom jeziku pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU  
CRNE GORE

d.r. Igor Lukšić, s.r.

ZA VLADU  
REPUBLIKE MAKEDONIJE

Nikola Poposki, s.r.

### **Član 3**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore-Međunarodni ugovori“.

Broj: \_\_\_\_\_

Podgorica, \_\_\_\_\_

**Vlada Crne Gore**

**Predsjednik,**  
Milo Đukanović